



SAOPĆENJE

FIRST RELEASE



Molimo korisnike da prilikom upotrebe podataka obavezno navedu izvor

Users are kindly requested to mention the data source

GODINA/ YEAR: XIII

SARAJEVO, 15.01.2020.

BROJ/ NUMBER: 11

DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE

DEMOGRAPHY AND SOCIAL STATISTICS

PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH ZA NOVEMBAR 2019. GODINE

AVERAGE MONTHLY GROSS EARNINGS OF PERSONS IN EMPLOYMENT
NOVEMBER 2019

Prosječna mjeseca bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za novembar 2019. godine iznosila je 1.433 KM, što pokazuje nominalan rast za 2,5% u odnosu na decembar 2018. godine.

Prosječna mjeseca bruto plaća za novembar 2019. godine u odnosu na novembar 2018. godine nominalno je viša za 3,4%.

In November 2019, the average monthly gross earning per person in employment in legal entities in BiH amounted to 1.433 KM, which represented the nominal increase of 2,5% as compared to December 2018.

In comparison to November 2018 the average monthly gross earnings for the November 2019 was nominally by 3,4% higher.

1. PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZA NOVEMBAR 2019. GODINE

AVERAGE MONTHLY GROSS EARNINGS, November 2019


	XI 2019	Indeksi Indices		
		XI 2019 XII 2018	XI 2019 XI 2018	
Prosječna mjeseca bruto plaća, KM	1.433	102,5	103,4	<i>Average monthly gross earning, KM</i>

2. PROSJEČNE MJESIČNE BRUTO PLAĆE ZA NOVEMBAR 2019. GODINE PREMA KDBIH

AVERAGE MONTHLY GROSS EARNINGS ACCORDING TO CEA, November 2019

	XI 2019	Nominalni indeksi <i>Nominal indices</i>			Total <i>Agriculture, forestry and fishing</i>
		XI 2019 XII 2018	XI 2019 XI 2018	XI 2019 Ø2018	
Ukupno	1.433	102,5	103,4	105,2	Total <i>Agriculture, forestry and fishing</i>
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov	1.260	101,5	101,6	102,8	A <i>Agriculture, forestry and fishing</i>
B Vađenje ruda i kamena	1.650	101,7	102,0	102,1	B <i>Mining and quarrying</i>
C Prerađivačka industrija	1.059	103,0	104,3	107,1	C <i>Manufacturing</i>
D Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom	2.213	98,1	99,5	100,2	D <i>Electricity, gas, steam and air conditioning supply</i>
E Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom, te djelatnosti sanacije okoliša	1.345	100,7	100,5	102,6	E <i>Water supply; sewerage, waste management and remediation activities</i>
F Građevinarstvo	969	106,6	105,5	109,6	F <i>Construction</i>
G Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala	1.065	105,8	105,9	108,4	G <i>Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles</i>
H Prijevoz i skladištenje	1.309	102,1	102,0	103,7	H <i>Transportation and storage</i>
I Djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane	883	101,6	104,8	106,0	I <i>Accommodation and food service activities</i>
J Informacije i komunikacije	2.114	104,2	104,1	104,5	J <i>Information and communication</i>
K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	2.386	97,7	105,9	103,3	K <i>Financial and insurance activities</i>
L Poslovanje nekretninama	1.269	109,4	110,6	109,6	L <i>Real estate activities</i>
M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	1.623	99,4	100,5	100,9	M <i>Professional, scientific and technical activities</i>
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	981	101,5	103,1	105,7	N <i>Administrative and support service activities</i>
O Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	2.000	103,2	103,9	103,9	O <i>Public administration and defence; compulsory social security</i>
P Obrazovanje	1.488	105,4	105,9	107,3	P <i>Education</i>
Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite	1.909	101,7	101,2	105,6	Q <i>Human health and social work activities</i>
R Umjetnost, zabava i rekreacija	1.096	109,1	111,9	113,1	R <i>Arts, entertainment and recreation</i>
S Ostale uslužne djelatnosti	1.652	103,3	107,4	109,1	S <i>Other service activities</i>

Prosječne mjesecne bruto plaće za novembar 2019. godine prema KD
Average monthly gross earnings, according to CEA, November 2019



Područje djelatnosti prema KDBiH
CEA activity sections

A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov	A	<i>Agriculture, forestry and fishing</i>
B	Vađenje ruda i kamena	B	<i>Mining and quarrying</i>
C	Prerađivačka industrija	C	<i>Manufacturing</i>
D	Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija	D	<i>Electricity, gas, steam and air conditioning supply</i>
E	Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom, te djelatnosti sanacije okoliša	E	<i>Water supply; sewerage, waste management and remediation activities</i>
F	Građevinarstvo	F	<i>Construction</i>
G	Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala	G	<i>Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles</i>
H	Prijevoz i skladištenje	H	<i>Transportation and storage</i>
I	Djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane	I	<i>Accommodation and food service activities</i>
J	Informacije i komunikacije	J	<i>Information and communication</i>
K	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	K	<i>Financial and insurance activities</i>
L	Poslovanje nekretninama	L	<i>Real estate activities</i>
M	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	M	<i>Professional, scientific and technical activities</i>
N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	N	<i>Administrative and support service activities</i>
O	Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	O	<i>Public administration and defence; compulsory social security</i>
P	Obrazovanje	P	<i>Education</i>
Q	Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite	Q	<i>Human health and social work activities</i>
R	Umjetnost, zabava i rekreacija	R	<i>Arts, entertainment and recreation</i>
S	Ostale uslužne djelatnosti	S	<i>Other service activities</i>

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o prosječnim mjesecnim bruto plaćama prate se redovnim mjesecnim istraživanjem o zaposlenima i plaći (RAD - 1). Istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, u tijelima državne vlasti svih nivoa, ustanove i druge organizacije po organizaciono-teritorijalnom principu na nivou općine. Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama kao i pripadnici odbrane. Podaci o plaćama prikupljaju se izvještajem koji se u pravnim osobama popunjava na osnovu evidencija o plaćama.

Obuhvat i uporedivost

Istraživanjem o prosječima mjesecnim isplaćenim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćene su isplaćene neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos, bez obzira na vrstu radnog odnosa i dužinu radnog vremena.

Podaci o prosječnoj mjesecnoj isplaćenoj neto i bruto plaći po zaposlenome iskazuju se po principu obavljenih isplata u tekućem za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba, te se i prosjek plaće po zaposlenome odnosi na mjesec za koji je isplata primljena.

Definicije

Prosječna mjesecna bruto plaća obuhvata sve vrste neto plaća zaposlenih plus zakonom propisana obavezna izdvajanja iz bruto plaće (doprinosi iz bruto plaće i akontacija poreza na dohodak).

Nominalni indeksi bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječima mjesecnim iznosima bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

Kratice

d.n.	drugdje nespomenuto
KDBiH	Klasifikacija djelatnosti BiH
KM	konvertibilna marka

Znakovi

- nema pojave

METHODOLOGICAL EXPLANATIONS

Data source

Data on average monthly gross earnings are based on regular monthly survey on employment and wages (RAD -1). The survey comprises persons in employment in legal entities of all types of ownership, government bodies, institutions and other organizations.

Persons employed in crafts and trades and free lances and persons employed in defence are not covered.

Data on earnings are collected by a report form to be filled in by legal entities on the basis of their respective payrolls.

Coverage and comparability

The statistical survey on average monthly gross and net earnings of persons employed in legal entities includes gross and net earnings of persons in permanent employment, irrespective of the kind of employment and number of working-hours..

Data on average gross and net earnings are presented according to realised pays in current for previous month, which is in line with the pay-off dynamics in most legal entities, so the average earning per employed person refers to the month for which the pay is received.

Definitions

Average monthly gross earnings comprise net income of a person in employment plus contributions from gross earnings and advance income tax as prescribed by law.

Nominal indices of gross earnings are calculated from data on average monthly gross earnings for respective month and year.

Abbreviations

n.e.c.	<i>not elsewhere classified</i>
CEA	<i>Classification of Economic Activities</i>
KM	<i>Convertible mark</i>

Symbols

- no occurrence

Izdaje i štampa Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, 71000 Sarajevo, Zelenih beretki 26

Published and printed by the Agency for Statistics of the Bosnia and Herzegovina, 71000 Sarajevo, Zelenih beretki 26

Telefon/Phone: +387 (33) 911 911 · Telefaks/Telefax: +387 (33) 220 622

Elektronska pošta/E-mail : bhas@bhas.gov.ba · Internetska stranica/Web site: <http://www.bhas.gov.ba>

Odgovara: dr.sc.Velimir Jukić, direktor

Person responsible: Velimir Jukić, PhD, Director

Saopćenje priredili: Selma Husković, Ivana Simić, Svetlana Kezunović, Tijana Popić

Prepared by: Ms. Selma Husković, Ms. Ivana Simić, Ms. Svetlana Kezunović, Ms.Tijana Popić

Podaci iz ovog saopćenja objavljuju se i na internetu

First Release data are also published on the Internet